

D-1b)

Native Folklore.
Dinonwane.

K34/108

R. Letswalo

1/9

Tsa Monna, Mosadi le Kheretlela.

Kgale kgale monna le mosadi ba kile baya tsemong go hlagola. Ba tseya ngwana ba morobatsa m riting wa sehlare. Bare ba sa hlagola phoofolo ye nngwe ya barego ke Kheretlala ya tla ya ja ngwana. Monna a e lebelela mosadi a lla. Phofolo yela ya mofetsa monna a thoma go tseya kheyepa a e rema ya hwa. Ntsana ya tla ya nwa madi a sona. Monna a thoma go lelekisa ntsa yela. Are asa kitimisa ntsana sehodi sa e kaba. A kitimisa sehodi sehodi sa kotama sehlareng se sennngwe se barego ke Modubu sehlare seo se be sele kgau-fai ga ga bodiba bjo bogolo bja mogobe. A thoma go rema sehlare seo. A re a sa rema kheyepa sa robegela ka ko wa bodibeng.

2 Bjale a thoma go ferehla bodiba lego kgapha meetse. A re a sa dira bjalo a kwa basimane bare oreng o bilosetsa dikgomo mokgalabje? Monna yola a ba fetola a re malo basimana ba bosola bago ntsholela bare ba khuma kheferetla bodiba bodiba bo wetse kheyepa, kheyepa nke rema modubu modubu o kotame sehodi, sehodi se kabile ntsana, ntsanana e nwele madi a kheretlela, kheretlela khe lle ngwana maloba. A thoma go kitimisa basimane bale a hlakana le basadi bare mokgalabje oreng o kitimisa basimana ba we? A ba fetola are malo basadi ba bosola ba gontsholela bare ba khumana nke mo

3 kitimisa basimana/basimana ba khumana nkheferehla bodiba, bodiba bo wetse kheyepa, kheyepa nke rema modubu, modubu o kotame sehodi sehodi se kabile ntsana, ntsana enwela madi a kheretlela, kheretlela khe lle ngwanaka maloba. A kitimisa basadi bale. A hlakana le banna bona ba re o kitimisetsang basadi ba we mokgalabje a re malo banna ba bosola ba go ntsholela bare ba khumana khe kitimisa basadi basadi ba khumana nke kitimisa basimana basimana ba khumana nke ferehla bodiba bodiba wetse kheyepa kheyepa nke rema b modubu, modubu o kotame sehodi sehodi sekabile ntsana, ntsanan enwela madi a kheretlela, kheretlela khe lle ngwana maloba. A kitimisa banna bale. Bona ba mosiya.

Basadi le banenyana.

4 Basadi ba be ba phula marula tshemong ya ga Ranti ba roma banenyana go ya kga me t e mogobeng bare go bona le phakise le tle le moneditapo. Aowa ba tloga batsaya dikgapana tsa bona ba bea ba leba nokeng.

Ba fihla ba kga ekga ka go phakisa ba boya. e ba fihla, basadi
 ba ba leboga ba re a gce bo-samme, boye-le-lang^{ga}/bedi. Ba tseya
 dikgapana tsa bona ba boelela ge ba fihla ba kgelela ba tlatsa
 ba thoma go hlapa mmele go raloka. Basadi ba le belela ba bona tsela
 e / omile. Yare mola e le kgale ba bona monna yo mongwe a feta
 ka tsela ba molaela gore are go fihla ka nokeng ba botse banenyana
 5 ba phakise le meetse. /Monna yola a dumela a fihla nokeng a tshosa
 banenyana ka gobane o ile a fetoga yase sa ba motho ya ba nonyana
 e botse e kgolo. A thoma go fofa a kotama sehlangeng a thoma are
 kere banenyana teng, banenyana teng, ekgang meetse leise leise,
 mampho o rwele mabalana, mabalalana ka lehlotlo, mogatla o beile
 o beile maruthuthelo ruthu ruthu, maruthuthelo.

6 Yo mongwe wa bananyana a re nonyana ye ere ba re bitsa basadi
 bale. Yo mongwe a re ke maaka nke e bolele/gabedi re e theyeletse.
 Ya thoma yare ke re: Banenyana teng e kga meetse leise lese
 mampho o rwele mabalana mabalana ka lehlotlo, mogatla o beile,
 o beile, maruthuthelo, ruthu ruthu maruthuthela. Bjale ba thoma
 go makala bare gae ga re saya. Ba thoma go e kitimisa ya
 sobelela ba se sa e bona, ka b ka la dihlare tse dintsi.

7 Mosadi le monna.

Mosadi le monna ba be ba sena ngwana le o mo tee a se
 gona, bjale monna a be a hwa, a sena ngwana. Bjale monna a re ge
 a hwile mosadi a moripa hlogo a e beya ka ntlong a re hlogo ye ke
 yona e tlogo sala ele monna waka. A re e tla sala e ntogela mahlotlo,
 le ka matata. Mosadi yola a bolaya dikgomo tse di tsi a tseya
 mekgopa a e fa hlogwana ka ntlong ge batho ba tsena ba tsena ka
 ntlong ya gagwe a tseya tlhogwana yela a e beya ka mafuti. Ge a
 eya masemong a tseya hlogwana a e beya ka ntlong a e fa le matata
 gore e sale e soga. Mosegare e tla hlwa e pela ere a nthana le
 8 hlogwana e nale maatla a go/soga matlalo ke tla tseya mosadi.
 Mosadi yola ge a ekwa e rialo a kitima a ya ga malome agagwe
 a re ntsheng ka ngwetsi aowa бага malome a gwe ba mo thusa a
 tla nayo. Ge a fihla gae a re hlogwana mosadi ke yo ketlile naye.
 Hlogwana ya thaba ya re jo,jo, anthena le hlogwana e ya tseya
 tseya, motonaya banna ya nama ya thaba ka mehla ge e soga matlalo
 e dula ere anthena le hlogwana e ya tseya tseya komtona ya banna.

742 Hlogo ya gona e be e sena nama e be ele lerapo le le sweu. O be 3
9 o ka se le lebelele kudu, / ka gore le be le bolela kudu.

Monna le mosadi.

K34/108
10
11
12
13
Monna le mosadi ba be ba na le bana ba babedi. Ele mosimane le ngwanenyana. Mosimane yena o be a disa, ngwanenyana o be a spea ka gae. Monna yo o be a bjtse sehlare se sengwō bare ke mokumo. Mokumo o o be o e na le kumo tse hlano. Monna yo a ba laya a re kumo tse tse hlaho diseke tsa fula ke motho. Ka Tsatsi le lengwe ngwanenyana a fulela mosimane wabo kumo tse pedi papagwe ge a boya maoto a hwetssa kumo tse pedi sego. A thoma go butsisisa bare / ke ngwanenyana. Monna yola a tseya selepe a re ke goisa ga mphaka se ja bele ngwanenyana a thoma go lla. Papagwe are go yena etape le onkare ye, ka gore o tshetse malao waka. Ngwanenyana a tsama a lla. Mosadi o mongwe a hlakana naye a re na o llelang mma? Papagwe a re motscseng le tla mokwa. Ngwanenyana are: "Hoilale, hoilale, kefutsi kumo di pedi, ka nea mosimanyana mosimanyana a tshaba kwana, ke modisa wa kgomo tsa rate, ke setisa maroko tsopele, mahwiliri a salamorago, aowa kumo dihlano ku dihlano." / Mosadi yola a re ke gokwele mma, fetela pele. Ngwanenyana a tsama a lla. Ge ba fihla ga mphaka se ja bele papagwe a re go mphaka se ja bele a re Ke tlisitse lehodu la go utawa kumo tsaka. Mphaka se jabele ke moka ke monna o mogolo wa go tiya, wa senatla wa go ema ka maoto bjale are go ngwanenyana a re o reng ena? Bolela rekwe. Ngwanenyana a tshoga ka gore o be a mokgadimotsa. Bjale ngwanenyana a bolela a lla are heilale hoilale, ke futse kumo dipedi kanea mosimanyana mosimanyana tshaba kwapa, modisa kgomo tsa rare / ke setisa marokotso pele, mahwiliri a sala morago, aowa kumo dihlano kumo di hlano" Bjale mphaka se ja bele a re go monna o monna wa lesilo ngwana yo ga ana molato ka gore o fuletse motho yo a go disetsago dikgomo bjale ngwana yo gare molaye. Ga gotle we papagwe ya ba monna wa batho ga ana se a ka sebolelago ba ga mphaka se ja bele ba moswara ba moripa molala bjale ka kgogo. Hlogo ya wela ka moleteng mmele ona ba otsea ba besa ba ja nama. Bjale bare go ngwanenyana e ya gae mma, o sepele ga botse a re ge a le tseleng tau tau yatswela yamo / metsa.

Tsa monna le basadi ba gagwe.

Monna yo mongwe o be ana le basadi ba bane. Are go bona ke ya go soma kowa naburung.

Bjale ke re lesale le dira sekele botsang. Ekgetheleng, mongwe
 le mongwe o swanetse go sala a tswala se a se ratang mo go tse.
 Digwagwa, digogobane, magokobu le matlametlo. Yo a ka tswala go
 motho ke tlilo molaya. Monna yola a tloga Basadi ba
 sala ba dira go swana le taelo ya monna. Yo mongwe yena a tswala
 motho ge monna a boya a thaba kudu ge a bona basadi ba gagwe ba
 bararo ge ba tswetse digwagwa magokobu le digogobane. Fela a nya
 misa ke yola wa go tswala motho a re go yola wa go tswala motho are
 motlise re mmone/a tsea motlwa a mokokotela godimo ga hlogo are sepela
 o ye go molahla. Mosadi wa batho a ya a lla a fihla are kudu le
 kwena e tswang bodibeng tsare mola ditsele are: "Kubu le kwena tang
 tseang molahlwa le mmone, tseang molahlwa le mmone. Tseang
 molahlwa ke tatagwe, monne. Kubu le kwena tsa motseya tsaya naye
 ka bodibeng. Ge a fihla ga e monna a re o mela molahlile are e
 kgosi bjale monna yola a thaba are go digwagwa tsela le digogobane
 le magokobu a re go tsona nkepeleleng metsedi ya thaka tsaka. Tsa
 thoma tsa re: Tsekele tseke/bo kgosi ba boya tawetla. Tsekele tseke
 are epelang kudu tsare rere, tsekele tseke, bokgosi ba boya tswetla,
 tsekele tseke, a tse nkukiseng ya mathari a fa mmago digwagwa
 a ba fa ka m ka, segwagwa se sengwe sare phuru gwagwa, re ya ka ga
 mmakopa tsana, segogobane le sona sa re phuru gwagwa re ka ga ma
 kopatsana. Ka moka tsona tsa tloga dire phuru gwagwa re ya ka
 ga mmakopatsana. Ge di fihla ka ga makopatsana tsa fata melora
 tsa e phatlalatsa le ntlo mmakopatsana ge a bona diralo a re kea/
 di itiya bo mmatsona bare se re bolaele mogolle. Bjale a thoma
 go tlwa bohloko. Mmakopatsana tsatsi le lengwe le lengwe ge a
 eya nokeng go hona malahlwa o hwetsa mel ra e tletse ka ntlong e
 tladitwe ke digogobane le digwagwa le magokobu. Mmakopatsana a
 phela bohlokong bjo bogolo. Ngwana yola wa gagwe a fola ya ba mo-
 ba monyana yomo botse, papagwe a re a ile noneng a monna a moduma
 are kwele le kubu mpheng yena kwena le kubu tsare ge o monyama
 o swanetse go refa tse: sekete sa dikgono se sengwe sa diku. Monna
 yola ka gore e be ele kgosi a dintsha a kgona a motsea a eyangye
 gae. Ge a fihla gae a modirela monyanya,/a mogolo. Ngwana wa kgosi
 e ngwe ya re ke a motseya papagwe a dumela bjale dikgwagwa tsela
 le magokobu ale le digogobane tsare go kwa gore motho yola a tsewa
 tsare aowis gotlekwa nna, go tlekwa nna mogolwane.

Tsare di sa rialo papa tsona a re di kae? Dihlola tsela re di bolae? A tsea selepe a di rema kamoka ga tsona a ba a tseya le mollo a difiseletsa, a re dilo tse dihlola. Bonma tsona bare ke a lla, a re kamoka a lefetsisa gelaka mphoka. A thoma go rata Mma kopatsana ka gore ngwana gagwe a tserwe ke ngwana wa kgosi.

Tlala ya Makgekgethwane.

18 Monna le mosadi ba be ba bolawa ke tlala. Ge mosadi a bone tsa go ja, o be a/fe monna. Monna le yena o be a tima mosadi ka tsatsi le lengwe. monna a tloga a ya thabang ge a fihla a tsena ka leweng la thaba, a hwetsa mokotla wa mabele a eme, o moletetse bjale monna a re mokotla a ka gore gona le tlala ga ke o isi gae o ka fela kapela ke tla o epela gona fa leweng. Gore ke kgone go ja mabele a ke ae nosi. Aowa monna yola dira bjalo a nyaka lwala le tshilo a dibe a ka koa leweng, a re ke ya gae go tsea pitsana le mollo, mosadi a sa mpone gore ke tle ke apee, ka tsona ka mo leweng bjale, monna a ya gae go mosadi a motsisa are o tswa kae are ke hlwale gonamo gae. Mosadi a rema ke tso e la feela nka se gofe. Bjale monna a re mola mosadi a sa mone, a tsea pitsanala mollo a ya leweng ge a fihla gona a tsea lwala le tshilo a tsola dikobo ka moka a apara fela motsoto a thoma go sila a opela kosa are Monnana wa tlaleng hwi hwi o ka monna ge a sila hwihwi motsoto o bile godimo hwi hwi ge a rialo a thoma go kgobelela a apee gona ka koa leweng a ja a bea lwala le tshilo ga botse a tloga a a gae. Ge a/tilha gae ge a fihla gae mosadi go bjang mokgalabje monna a se motse selo. / Monna yo a noya a jela koa leweng tsatsi le lengwe are a le ka leweng a sare ke monnana taleng hwi hwi o ka mona ge a sila hwi hwi motsoto o bilile godimo hwai hwai, a bona monna yo mongwe a tswela monna yo a re go yena oreng o sila ole monna gona nkane o sila ka leweng monna yola wa go dila are ke tshabile ka gae gore re tsenwe ke tlala ya makgkgethwane. Tlala yoo e be ele tlala e kgolo kudu. Monna o be a sa bone mosadi mosadi le yena a sa bone monna, mongwe lemongwe o be a selela mpeng ya gagwe. Bjalo ka nonyana.

Banenyana le mpyenyana.

21 Ya re ele banenyana b e ya kgonyeng bana le ngwana wa kgosi ngwana wa kgosi a na le mpyenyana ge ba fihla konyeng banyaka kone tse di tei ba kutsa.

742 ba kutsa. Bare ba sa kuditse, mongwe a re a re sobaneng re bone go 6
a nonneng re molayeng re mese re mojang. Ba sobana ba hwetsa ngwana
wa kgosi a nonne. Ba napa ba mollaya, ba mesa ba moja, ba tseya
marapo a gagwe ba fa mpyenyana ya gagwe ya gana go ja, marapo
a mong wa yona. Banenyana bale ba tseya dikgong tsa bona ba ya gae.
Ge ba sepela ba tseleng bare na ge re fihla gae re tlare ngwana wa
22 kgo-1 o ile kae? Mongwe a re re tlare o timetse. /Mpyanyana ya gagwe
ge e kwa taba ye ya banenyana ya napa ya epela yare:

23 Ba bolaile sethee, Mampiti komo, sethee sa kgosi, mampiti komo,
sethee kanona, mampiti kamo, ba e a re sobaneng mampiti kamo re bone
manoni. Banenyana bale ba tshoga kudu ba kwa mpyanyana e opela
ba tshoga kudu ka gore mpyanyana e tla e botsa kgosi kgosi ya ba
bolaya. /Ba bjale re tla dirang a re bolayeng mpyenyana ba tseya
mpyenyana ba e kgatla ka mafsika ba e holaya ba tseya malwala a e
sila go re e se sa tsoga ba tse lerole lela la mpyenyana ba le tshela
ka metseng ba tloga ba ya gae. Tseleng ba rera gore ge ba fihla
gae, ge bare na ngwana wa kgosi o kae kamoka re re o timetse le
mpyanyana ya gagwe. Ba sepela ba ba ba fihla gae. ge ba thoma go
fihla kgorong ya mosate mpyenyana ya fihla nabo e tsogile barile go
ba thoma gore ngwana wa kgosi o... ya ba mpyenyana e setse e epela
ere ke: Bolaile sethee, mampiti kamo, sethee sa kgosi mampiti kamo
24 mampiti kamo sethee ka nona, /mampiti kamo bare a re sobaneng mam
piti kamo mpyenyana ya dira gantsi ntsi e dutse kgorong ya
mosate. Kgosi ya re aowa ke ke kwele mpyanyana bjale kgosi ya
botsisa banenyana banenyana bare re re otimetse. Kgosi ya tseya
banenyana bale yare ke le bolaya ka mose gore le lle, ngwana wa
kgosi.

25. Ngwananyana le lekgema.

Kgale monnale mosadi ba be bana le ngwana a e tee ele
ngwananyana. Ngwananyana yo o be a re g magwe le papagwe ba e
ya tshemong a sala gae a leta mabele. Tsatsi lellengwe a re a sa
ja a kwa selo sere dumela ge a roke a^ebelela a bona lekgema a
kitima a namela godimo ga sethale sa mabele. Lekgema lela la
re go ena bomago bona baile kae? Ngwananyana are: Nako naka baile
masemong. Mpakalela mpakalela, lekgema bopapago bona aile kae? Ngwa-
26 nenyana nako nako bailo rema diphete mphakalela, /Lekgema: Phate tse
uwe ke diphete mang? Ngwananyana: Nako nako ke tsa go aga thale

Lekgema: Phate tseuwe ke diphate mang? Ngwanenyana: Nako nako ke tsa go aga sethale, mpakela, mpakalela; Lekgema: Kere, fologa, ge re go bone? Ngwanenyana: Nako nako e se tlo, etjela ke dilo mpakalela, mpakalela. Lekgema: Kere fologa ge re go bone?

Ngwanenyana: Nako nako fokola, mafoko re bone, mpakalela mpakalela, Lekgema: Foko foko tshahlona, Ngwanenyana: Nako nako e se tloe etjela ke dilo mpakalela, mpakalela, samati nako mpakalela./

27 Lekgema la tloga. Magwe le papagwe ge ba boya ba botsa gore ke hiwele ke tshwenywa ke phoofolo ye ba re go kelekema e re go nna fologa ke go bone, bjale ka gana. Papagwe le magwe ba se mokgolwe. Tsatsi le engwe le lengwe e no tla ari a-lo. Ngwanenyana ge a botsa bare o bolela maaka. Ngwanenyana yola be a ota, papagwe a thoma go belaela, a re o tshwenywa keng? Ngwanenyana re: Ge ke le botsa ke re ke tshwenywa ke lekema ga le kgolwe. Papagwe a re monohla ke tla le bolaya. Mosegare ngwanenyana kere dumela ge monyana a/

28 kitima a dula godimo ga sethale lekema: Kere dumela bomago baile kae? Ngwanenyana: Nako nako baile masemong, mpakalela, mpakalela Lekgema: Bopapago bona baile kae? Ngwanenyana: Nako nako baile go rema diphate, mpakalela mpakalela. Lekgema: Phate tse uwe ke diphate mang? Ngwanenyana: Nako nako ke tsa go aga sethale, mpakalela mapakalela. Lekgema: Kere fologa ge re go bone? Ngwanenyana: nako

29 nako e se tlo e tjela ke dilo/mapakalela, mpakalela, Lekgema; Kere fologa ge re go bone. Ngwananyana nako nako fokola mafokore bone mpakalela, mpakalela. Lekgema foko foko tshakhona, foko foko,... lare le sare tshakhona papagwe a le rema ka selepe la nama la hwa le goeletsa kamaatla lere tshakhona, khona, tshakhona. La napa la hwela ruri go tloga tsatsi leo ngwanenyana a e khutsa go tshenywa ke lekema papagwe le magwe ba tseya lekema lala ba leja. Ba ba ba tsea letlalo la lona ba apara.

30

Lesogana le monyana.

Lesogana le lengwe le be le rata go tseya mosadi le be le sa rate, go tseya mosadi motseng wa gabo. A tloga a ya kgole le motse wo wagabo. Ge a sepetse se baka se segolo a hwetsa motse o mongwe kgauksi le noka. Gona fao a hwa tsa monyana yo e re go ba bula ba mohlapiso ke lebese.

Ge a fihla a re ke a motseya magwe a re ke botsa gore o tsebe, gore ga a sepele mosegare o sepela bosego feela. Lesogana lela la re ke kwela. Yare mola ele bosego ba kgona ba tloga. Ba sepela ba fihla gagabo lesogana ba hwetsa ba robotse tsatsi ge

31 le hlaba lesogana la botsa magwe gore ke bone mosadi/aowa magwe a thaba kudu. A bot a magwe gore bare a seke a sepela mosegare aowa magwe a motheeletsa gosasa mona a tloga a ya lema ge a lema a bona mmagwe a tlisa magobe. Tsatsi le lengwe le lengwe go no tlisa magwe magobe. Tsatsi le lengwe a re go eke go tlisa wena magobe. Go tlise ngwetsi le diphelesi tsa yona. Magwe a mofetola a re baka tlisa bjang gona ba sa sepela mosegare aowa lesogana la se theeletse gosasa mago lesogana la fa ngwetsi magobe gore a isetse monna wa gagwe tshemong ngwetsi ya tsea magobe ale le diphelesi tsa yona ba tswa ka sefero ba re ba sare re tsaka lesoro la dikgomo ba/thoma go fetoga ya se sa ba batho ya ba diolo ba momiwa ke makeke.

32 Lesogana la tshoga le yena mmagwe a tshoga. Bare re tla roma mang ge re ka roma motho ba tla molaya. Ba re kgane re ka roma wena kgomo. Kgomo ya re ke tla fihla kare muu. Pudi yare ke tlare mee. Kgogo yare romang nna, nna ke tla fihla kare kunku kurunku

33 ke tswa ga tladi a godimo/ngwana lena tshemeleleng metseng ya batho ba napa bare a ge, kitima o ye. Mokoko wa ya wa fihla wa re ke tswa ga tladi a godimo ngwana lena ntshileleng metseng ya batha. Ba Magwe a tseba gobane o fetogile seolo ngwana yola wa gagwe a tseya meetse ka lesapelo le thupa tse pedi a fihla a metha ka yona e nngwe engwe a mo ometsa ka yona. Ngwana yola wa gagwe a thoma a sepela mosegare.

Ngwanenyana o ya bogadi.

Mosadi o be ana lengwana wa ngwanenyana ngwana yo wa gagwe o be a swanetswe ke go bekwa bjale magwe a re go ena sepela bogadi mmagwe a re gape o swanetse go dira/mphago. Bjale ngwanenyana a dira mphago wa a tloga ja tseleng. Maswana ngwanenyana are nna, ke a tloga magwe a re ngwanaka o seke wa tseya ka tsela ya ka go godimo o tle ka yaka fase yaka godimo enale matsolo, matsolo a ja batho ke moka ngwanenyana a tloga ge a fihla motsela di beng pedi a re ye yaka fase e a dukulusa bjale a thoma go lwa le dipelo ka tseya tsela ya ka godimo ge a a sepela sebakanyana a kwa modumo

35

o re tsolo tsolo tsolo ge a lebelela a bona monyana tse dikgolo di
 etla go yena. Bjale a thoma o lla a kitina a re: Ma orile ke
 seke ka tseya ka tsela ya ka godimo. Ka/gobane e nale matsolo
 o na a fela a re, tsolo tsolo tsolo, tsolo mma orile a mpotsa
 are tsela o taye ka yaka godimo solo yaka fase enale matsolo, tsolo
 tsolo tsolo bjale matsolo a le kagore ^{di}le dinonyana/fafa tsa
 swara ngwanenyana yola tsa moja. Gae magwe a re ngwana o ile bogdi
 bogadi bare ngwetsi e yetla. Ka gore/ba ^{ga}g tsebe gore na o feleditse
 kae.

Motsomi wa mabapa.

36. Banna ba ga Mabapa ba kile ba rapa lesolo la banna ka kgwe-
 di/ ya tlhakola ge ba tsoma ka mo dihlareng yo mongwe a bona hlogo
 ya motho yo a hwile go kgale ele lerapo le lesweu. A tseya patla
 goba molamo ya a bego a o sware a betha hlogo yela: Kgoo Kgoo
 kere ba bona ba bolaille ke eng. Hlogwana ya re ke modimo kgoo /kgoo
 ba bona ba bolaille ke eng hlowana yare ke modimo. Motsom^u yola
 are batho e hlogo e a bolela. Batho ge ba fihla re; kgoo-kgoo yare
 tau, batho bale ba re o re botsa maaka ba moswara ba molaya hlogwana
 yare haa, go bolela kudu go a bolaisa go bolaisitse motsomi wa
 Mabapa a re hlogo e a bolela haa batho ba nyama kudu ge ba bona
 seo.

END S. 742.